



**MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA WA 2013.
TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI
TSUMBANDILA YA U LINGA
GIREIDI 3**

MVULATSWINGA

Mutevheṭhandu wa Mulingo wa Lushaka wa Nwaha wa 2013 (MLN) u ḑo ṅwalwa nga zwickolo zwoṭhe zwa nnyi na nnyi na zwo nangwaho kha zwi ḑilangaho u bva nga dzi 10 u swika dzi 13 dza Tshimedzi 2013. Nga hetshi tshifhinga vhagudi vhoṭhe vha Gireidi ya 1-3 vha ḑo vha vha tshi khou ṅwala mulingo wo lugiswaho wa lushaka kha Luambo na Mathematiki. Mvelelo dzi ḑo thusa u vhiga mvelaphanda zwo livhana na u swikelelwa ha ndivho dzi re kha “Action Plan 2014 Towards Schooling 2025”

Mulingo wa MLN u ḑo ṅwalwa nga themo ya vhuraru, ngauralo, Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo (MPM) wo bveledza maṅwalwa a tsumbandila dza mulingo a Gireidi inwe na inwe na thero (Luambo na Mathematiki) a sumbedzaho gumoṭhukhu ya magudiswa a kharikhuḷamu a lavhelelwa u swikelelwa nga vhagudi vhoṭhe vha saathu u ṅwala mulingo. Tsumbandila dza Mulingo dzi ṭalusa tshikoupu tsha mushumo une wa ḑo katelwa kha mulingo wa gireidi na thero inwe na inwe.

FEISI YA MUTHEO

Kha Gireidi ya 1-3, milingo i ḑo katela mushumo wo randelwaho kotara tharu dza u thoma dza ṅwaha wa tshikolo. Tsumbandila dza Mulingo dzo dzudzanywa kha kholumu tharu; zwickili; magudiswa o lingwaho; na zwickili zwo topolwine ya tea u vha yoaho zwi no ḑo lingwa.

Ndi zwa ndeme u dzhiela ṅṭha uri tsumbandila dza mulingo wa MLN wa 2013 dzi ambi uri tshikoupu tsho pimiwaho ndi tshone fhedzi tshi teaho u funzwa na u gudwa kha ṅwaha wa tshikolo. Nga ṅṅa ha ezwo, Tsumbandila dza Mulingo dzi ri fha ṭhodea dza gumoṭhukhu dza kharikhuḷamu dzine dza tea u

vha dzo katelwa magumoni a kotara ya vhuraru ya ṅwaha wa tshikolo. Vhagudisi vha lavhelelwa u shumisa hedzi ṭsumbandila dza Mulingo khathihi na zwinwe zwishumiswa kha mbekanyamushumo yavho ya u gudisa na u linga.

ZWIKILI	MAGUDISWA O LINGIWAHO U linga arali n'wana a tshi kona u	ZWIKILI ZWO TIWAHO
U VHALA NA FONIKI	ita nyambedzano nga ha	U fha tshiṭori ṭhoho ya khwiṇesa
	muhumbulo muhulwane wa tshiṭori.	
	vhaanewa vhahulwane vha re kha tshiṭori	U sumbedza u pfesesa vhaanewa vhahulwane vha re kha tshiṭori.
	fhethuvhupo kha tshiṭori	U sumbedza u pfesesa fhethuvhupo ha kha tshiṭori
	u tevhekana ha zwiwo	U nombora mafhungo a tshiṭori nga u tevhekana hao.
	zwivhangi na u kwamea ha vhushaka,	U ḡivha zwivhangi na u kwamea ha vhushaka kha tshiṭori.
	U fhindula mbudziso dza maimo a nṭha dzo ḡisendeka kha maṇwalwa o vhalwaho tsumbo, nga u ṇea muhumbulo	U fhindula mbudziso yo tou livhaho hu tshi ṇewa muhumbulo.
	U shumisa mbonalo ya maipfi kha u bula ndivho ya khungedzelo na vhaṭaleli/vhathetshelesi.	U sumbedza u pfesesa khungedzelo.
	U topola na u shumisa nḡivho ya foniki na ya na milayo ya mupeleṭo hu tshi ṇwalwa maipfi a songo ḡowealeho.	U ṇwalulula mafhungo hu tshi shumiswa mupeleṭo wa maipfi u re wone, sa maḡedere na vhunzhi.
	U ṭlutshedza mulaedza a tshi bva kha maṇwalwa a girafu sa tshati, tsumbo u ṭlutshedza u fana na u fhambana, u saukanya, u vhambedza na u fhambanya mafhungo.	U topola mafhungo a tshi bva kha tshati.
	U ṭlutshedza mafhungo a tshi bva kha maṇwalwa a girafu tsumbo, u ita mbambedzo.	U vhambedza mafhungo a bvaho kha girafu.
Grade 3 Tshivenda HL	U shumisa makhathi/zwifhinga sa kha tshifhinga tsha zwino na tshifhinga tsho fhelaho	U ṇwalulula mafhungo a tshi bva kha tshifhinga tsha zwino a tshi ya kha tshifhinga tsho fhiraho,

U N̄WALA NA MŪN̄WALO		U n̄walulula mafhungo a tshi bva kha tshifhinga tsho fhiraho a tshi ya kha tshifhinga tsha zwino.
	U topola na u shumisa masala, madzina na maṭanganyi nga nḡila yone.	U sumbedza u pfesesa masala, madzina na maṭanganyi.
	U n̄wala maipfi a tshi vhumba fhungo hu tshi shumiswa madanzi, zwithoma, zwiga zwa u vhudzisa, garukela na zwitangi.	U n̄walulula mafhungo hu tshi shumiswa zwiga zwa u vhala zwi re zwone.
	U topola na u shumisa maiti nga nḡila yone.	U n̄wala maiti a tshi tendelana na n̄efhungo.
	U n̄wala tshiṭori tsha pharagirafu mbili dza mafhungo a 10 kana mafhungo manzhi o ṭangana, hu na ṭhoho yo n̄ewaho, hu tshi shumiswa girama yo teaho na zwiga zwa u vhala.	U n̄wala pharagirafu mbili hu tshi shumiswa girama na ndongazwiga zwa u vhala zwo teaho.